

Mmɔfra Twerɛ Kronkron de reba



Noa ne Nsuyire Kεσεε no



Ɔtwerɛfoɔ: Edward Hughes

Dee ɔyɛɛ mfonini ahodoɔ: Byron Unger; Lazarus
Alastair Paterson

Ɔsamufoɔ: M. Maillot; Tammy S.

Nkyerεaseɛni: Kwasi Adomako

Dee ɔtotoo ho nneɛma: Bible for Children
www.M1914.org

©2023 Bible for Children, Inc.

Tumi krataa: Sɛ wontɔn nko ara dee a, wowɔ ho kwan sɛ
wotwe anaase wotintim saa ayɛsɛm yi bi.

1

Na Noa yɛ obi a ɔsɔre
Onyankopɔn. Na nkaεfoɔ
no nyinaa tan Onyankopɔn a
wontie n'asɛm. Da koro bi,
Onyankopɔn kaa anwanwasɛm
bi. Onyankopɔn kaa kyerεε

Noa sɛ, "Mεsɛε saa
bɔne
wiase yi."



2

Onyankopɔn bɔɔ Noa kɔkɔ sɛ nsuyire kɛsɛɛ bi rebɛfa wiase nyinaa. Ɔhyɛɛ Noa sɛ, "Fa dua yɛ adaka, hyɛma a ne kɛsɛɛ bɛtumi afa w'abusua ne mmoa bebree." Onyankopɔn maa Noa ɛho nhyehyɛsɛ frenkyemm.


Na Noa nni adaagye koraa!



3

Ɛyɛ dɛn ara nkurofoɔ bɛdi Noa ho fɛw bɛrɛ ɔrɛkyɛrɛ wɔn sɛnti a ɔrɛpam adaka no. Noa kɔɔ so pameɛ.

Ɔkɔɔ so ara nso kaa Onyankopɔn ho asem kyɛrɛɛ nkurofoɔ. Obiara antie.




4

Na Noa wɔ gyidie kɛsɛɛ. Ɛwom sɛ na nsuo ntɔɔ da dɛɛ, nanso ɔgyɛɛ Onyankopɔn diiɛ. Akyɛ na ɔwiiɛ adaka a afei wɔtɛna mu a ɛyɛ yie.




5

Afei mmoa no baɛɛ. Ekuo bi wɔ ho a, Onyankopɔn de mu nson baɛɛ, ebinom nso, mmienu. Nnomaa akɛsɛɛ ne nketɛwa, abɔpɔn nkumaa ne atɛntɛn nso nyaa kwan kɔɔ adaka no mu bi.




6

Sɛsɛɛ bɛrɛ a Noa reka mmoa no ako mu no, nkurofoɔ didii no atɛm koraa. Wɔannyae bɔnɛ a wɔyɛ tia Onyankopɔn. Wɔansrɛ sɛ wɔmma wɔnwura adaka no mu bi.




7

Ne korakora, mmoa ne nnomaa no nyinaa baa mu. Onyankopɔn too nsa frɛɛ Noa sɛ, "Mommra adaka no mu." "Wo ne w'abusua." Noa, ne yere, ne mma mmarima mmiɛnsa ne wɔn yerenom wuraa adaka no mu. Ɛna Onyankopɔn too pono no mu!




8




Ena osuo no t̄ee.
Nsubrane bi to guu
asase so adaduanan
awia ne anadwo.

9



Nsuo yiri faa
nkuro ne nkrasee
so. Bere nsuo no tee no, na
mmpo mpo hyehye nsuo ase.
Adee biara a ehome biara wui.

10




Nsuo no reyiri no, na
adaka no te ani. Wohwe a,
na esum bewo mu pa ara,
ebi nso a, ehinhimee, anaa
mpo sese na eye hu.
Mmom, adaka no bo Noa
ho ban firii nsuyire no ho.

11



Nsuo no yirii abosome num akyi no,
Onyankopon maa mframa a ewo adee
boee. Nkakrankakra, adaka no kosii
bero Ararat so. Noa tenaa mu
adaduanan bio kosii se nsuo
no twetwee.

12



Noa somaa anene ne aboronoma ma wofaa adaka
no mpoma mu puee. Enam se wanna asase so
baabi a nsuo nni ansi nti, aboronoma no san n'akyi
baa Noa nkyen.


13



Nnawotwe akyi no, san
so hwee bio. Aboronoma
no san n'akyi baee a ngo
ahaban tua n'ano. Ne
nnawotwe soe no, Noa
hunuu se asase so awo efiri se
aboronoma no
amma bio.

14

Onyankopɔn ka kyerɛɛ Noa sɛ bere aso sɛ
ɔfiri adaka no mu. Noa ne n'abusuafoɔ
ka bɔɔ mu buee mmoa no.




15

Noa ani so a
ɛbɛso deɛ! Ɔsii
afɔrebukyia somm
Onyankopɔn a
Ɔgyee one
n'abusua wo
nsuyire a ano yɛ
den no ho.



16


Onyankopɔn
hyɛɛ Noa bɔ
soronko bi. Ɔmfa
nsuyire ntua onipa
bone so ka bio da.



Onyankopɔn de
nkaedum kɛsɛɛ
bi Ne bɔhyɛ yi ho.
Nyankontɔn ne
Onyankopɔn
bɔhyɛ no ho
nsenkyerɛnneɛ.

17

Noa ne n'abusua no
hyɛɛ abrabo ase foforo wo
nsuyire no akyi. Bere bi akyi
no, n'asefoɔ hyɛɛ asase so
mma. Aman a wɔwɔ wiase
nyinaa yɛ Noa ne ne
mma asefoɔ.



18


Noa ne Nsuyire Kɛsɛɛ no
Ayɛsɛm a ɛfiri Onyankopɔn asem,
Twerɛ Kronkron no mu,

wo

Genesis 6-10

"Wo nsem ano ma hann."
Nnwom 119:130

19



3



60

20

Saa Twerɛ Kronkron mu ayɛsɛm yi kasa fa yɛn Nyankopɔn
Nwanwafoɔ a obɔɔ yɛn na ɔpɛ sɛ yɛhunu No no ho kyɛrɛ yɛn.

Onyankopɔn nim sɛ yɛayɛ nneɛma bone pii, deɛ Ɔfrɛ no bone no.
Bone ho asotwɛɛ ne owuo nanso Onyankopɔn do wo pa ara nti
Ɔsomaɛ ne Ba Barima koro, Yesu ma no bɛwuu wo asennua no
so gyee wo bone ho asotwɛɛ. Ɛna Yesu sore bɛyɛɛ Ɔteasefoɔ bio
bɛsɛne kɔɔ Ɔsoro Ahɛman mu! Sɛ wogyɛ Yesu di na wosrɛ no sɛ
Ɔmfa wo bone nkyɛ wo a, Ɔbɛyɛ. Afei Ɔbɛba abɛtena wo mu ama
wo ne No atena afeɔɔ.

Sɛ wogyɛ di sɛ yɛi ne nokorɛ no a, ka yɛi kyɛrɛ Onyankopɔn:
Me Dofo Yesu, Megyɛ di sɛ woyɛ Onyankopɔn, na wobɛyɛɛ onipa
wuu me bone ho, na seesei Woda so te ase. Mesrɛ Wo bra
m'abrabo mu na fa me bone kyc me, sɛdɛɛ ɛbɛyɛ a mɛnya obra
foforo seesei, na da koro bi me ne Wo ako afeɔɔ. Boa me na
menyɛ setie mma Wo na mentena ase mma Wo sɛ Wo ba. Amen.

Kenkan Twerɛ Kronkron no na wo ne Onyankopɔn nni
nkɔmmɔ da biara! Yohane 3:16